

Mme a re re tlhoka go fudugela kwa ntlong e nngwe moo go nang le dikolo tse di botoka. Seo se nkutlwisa botlhoko. Ga re bolo go nna le Nkoko. Fa re ka fuduga, tshingwana e ntšhwa e ka nne ya se nne ntle. Nka nna ka jewa ke bodutu. Ke a boifa.

Nkoko a re dibopiwa tsotlhe tsa Tlhago di a tsalwa, di gole mme di tsamaye. Le dinonyane di dira jalo. Di fudugela kwa mafelong a a bothitho mo pakeng ya mariga. Katse e thamaga ya letimela e e neng e robala mo mosimeng wa rona wa motlhaba le yona e ile.

Ke ipotsa gore ke ya go gola go nna eng. A le nna ke tlaa tsamaya? Ga ke batle go dira jalo. .

“Bona, Yusuf!” ga bua Nkoko. Katse e thamaga ke ele mo loboteng e re lebeletse. E a tlola mmme e ya kwa mosimeng wa motlhaba. E a ikhuna mo motlhabeng. Katse ya rona ya letimela e boetse gae.

Le nna ke tlaa siama fa nka fuduga. Nka nna ka boela gae kwa tshingwaneng e e gakgamatsang ya ga Nkoko.



Khuduga

E kwadilwe ke Zaheera Jina Asvat • E tshwantshitswe ke Julie Smith-Belton

Megopolo e re ka buang ka yona

Yusuf o nna le mmaagwe le nkoko wa gagwe. Wena o nna le mang?

Akanya ka diphetogo tse o di dirileng mo botshelong jwa gago. O ne wa ikutlwa jang ka diphetogo tseno fa di direga? O ikutlwa jang ka tsone gone jaanong?



Se se bonwang ka matlho

Leba setshwantsho se se mo ditsebung tse pedi tsa ntlha tsa leinane leno sentle. A o kgona go bona:

- ★ dinonyane tse tharo
- ★ seboko
- ★ serurubele?
- ★ digoggo tse pedi
- ★ mokone




Go Bala

Seno ke leinane le le buang ka phetogo. A o kgona go bona diphetogo tsotlhe tse di farologaneng mo leinaneng leno tse Yusuf a di bonang kgotsa a akanyang ka tsone?



Go Kwala


Kwala leboko ka phetogo eno. Simolola mola mongwe le mongwe wa leboko la gago ka tlhaka e e tswang mo lefokong "phetogo", jaana:



P
H
E
T
O
G
O

Botaki

Dira serurubele. Mena tsebe ya pampiri ka bogare. Mo karolong e nngwe ya tsebe dira marontho ka pente o bo o mena pampiri ka tsela ya gore marontho a le a gatisege le mo karolong e nngwe ya tsebe. Bula pampiri. Fa pente e omile, terowa setshwantsho sa serurubele se paraladitse diphuka mo tsebung eno e e pentilweng mebalabala. Sega tsebe eno gore e nne le sebopego sa serurubele. Kgomaretsa bogare jwa sone mo toilet roll ka glue. Mo teng ga yone tsenya dipampiri le manathwana a dipampiri.



Tiragatso

Tshameka terama ya modikologo wa botshelo jwa serurubele:

1. serurubele se tsamaya mo letlhareng e bile se le ja
2. serurubele se dira mokone
3. serurubele mo teng ga mokone
4. mokone o a bulega mme serurubele se a tswa
5. serurubele se ntse se fofa-fofa.

